

SIGURNOSNI NALOG

SAFETY ORDER

BROJ: 2017/002 rev 01

NUMBER: 2017/002 rev 01



CRNA GORA

AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO

Naslov:

Sigurnosni nalog o implementaciji Naloga za plovidbenost za proizvode, djelove i uređaje projektovane u državama koje nisu članice EASA-e.

Title:

Safety order on the implementation of airworthiness directives for products, parts and appliances designed in countries not members of EASA.

Na inicijativu: Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore (u daljem tekstu: Agencija)

Initiated by: The Civil Aviation Agency of Montenegro (hereinafter: the Agency)

Na osnovu člana 6 stav 1 tačka 10 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12 i 30/17), Agencija za civilno vazduhoplovstvo, donijela je:

SIGURNOSNI NALOG

Broj: 2017/002 rev 01

In accordance with Article 6, paragraph 1, point 10, of the Law on Air Transport ("Official Gazette of Montenegro", No 30/12 and 30/17), the Civil Aviation Agency, hereby issues:

SAFETY ORDER

Number: 2017/002 rev 01

Referentni propisi:

Zakon o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12 i 30/17);

Regulation Reference:

The Law on Air Transport ("Official Gazette of Montenegro", Nos. 30/12 and 30/17).

Referentna dokumenta:

Reference documents:

1. Odluka broj 2019/018/ED izvršnog direktora Agencije (EASA);

1. Decision No 2019/018/ED of the Executive Director of the Agency (EASA)

Područje primjene:

Ovaj sigurnosni nalog primjenjuje se na sve vazduhoplove registrovane u Crnoj Gori.

Scope:

This Safety order is applicable to all aircraft registered in Montenegro.

Svrha:

Ovim nalogom se utvrđuje način na koji se nalozi za plovidbenost koji potiču iz država koje nisu članice EASA-e primjenjuju u Crnoj Gori.

Purpose:

This order lays down manner of implementation of Airworthiness Directives issued in countries that are not Members of EASA in Montenegro.

<p>1. Značenje izraza</p> <p>Izrazi upotrijebljeni u ovom nalogu imaju sljedeća značenja:</p> <p>Država članica EASA-e. Države Evropske unije, Norveška, Švajcarska, Island i Lihtenštajn.</p> <p>EASA. Agencija Evropske unije za sigurnost u vazduhoplovstvu</p> <p>2. Implementacija</p> <p>U slučaju projekta ili izmjene projekta koji se odnose na vazduhoplov, motor, propeler, dio ili uređaj koji je potvrdila EASA ili prije 28. septembra 2003. godine Država članica EASA-e, svi nalozi za plovidbenosti izdati od strane Države projekta tog vazduhoplova, motora, propelera, dijela ili uređaja ili izmjene projekta se primjenjuju od dana njihovog stupanja na snagu, izuzev ako EASA usvoji drugačiju Odluku.</p> <p>3. Stupanje na snagu</p> <p>Ovaj sigurnosni nalog stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 16. jula 2019. godine.</p>	<p>1. Definitions</p> <p>Terms used in this Order have the following meanings:</p> <p>EASA member state. EU states, Norway, Switzerland, Iceland and Liechtenstein.</p> <p>EASA. European Union Aviation Safety Agency.</p> <p>2. Implementation</p> <p>For a design of or a design change related to an aircraft, engine, propeller, part or appliance, which has been validated by EASA, or before 28 September 2003, by an EASA Member State, any airworthiness directive issued by the State of Design of that aircraft, engine, propeller, part or appliance, or design change, shall apply as of their effective date, unless the Agency adopts a different Decision.</p> <p>3. Entry into force</p> <p>This safety order shall enter into force on day of its adoption, and shall apply from 16 July 2019.</p>
<p>Direktor / Director</p> <p>Dragan Đurović</p>	<p>Datum</p> <p><i>Date</i></p> <p>10.07.2019. godine</p>